

J.02

Conditionneurs d'air & pompes à chaleur

GWHD 28 04

_ R-4LIVING _ Multi-split _ Unité extérieure _ R32

Unité extérieure inverter multi-split 4 pièces type GWHD 28 O4

Système multi-split DC inverter à haute efficacité et fonctionnement économe en énergie. L'unité extérieure peut être installée dans de diverses applications grâce à la possibilité d'utiliser des tuyaux frigorifques d'une longueur jusqu'à 70 mètres (40 mètres préchargés). Ce système peut chauffer ou refroidir jusqu'à 4 pièces.

Marque

R-4LIVING

Produit

Unité extérieure multi-split 4 pièces

Application

■ Pompe à chaleur air-air, inverter

Fonction

■ Pompe à chaleur, inverter

Réfrigérant

■ R32

Caractéristiques

- Système multi-split DC inverter à haute efficacité
- Compresseur DC rotatif
- Moteur de ventilateur DC
- Installation et entretien faciles
- Installation flexible, longueur totale de la tuyauterie frigorifique de 70m.
- Tuyaux frigorifiques préchargés de 40m
- Plage de température extérieure en refroidissement:-15~+43°C
- Plage de température extérieure en chauffage:-15~24°C

Accessoires

- Support mural en métal. Type WBA
- Support mural en inox. Type WBI
- Blocs de montage en caoutchouc (15 cm). Type MPRH 600/1200
- Blocs de montage en caoutchouc. Type MPR 600/1000
- Tuyaux frigorifiques en cuivre pré-isolés sur rouleau. Type **P-COIL**





Conditionneurs d'air & pompes à chaleur


	Possibilités de combinaisons	
Modèle	Type d'appareil	GWHD 28 O4
	GWH 09 ACC-EI	X
Modèles muraux	GWH 12 ACC-EI	X
	GWH 18 ACD-EI	X
	GEH 09 AA-EI	X
Modèles allèges	GEH 12 AA-EI	X
	GEH 18 AA-EI	X

Spécifica Spécif	tions	
Spécifications techniques		GWHD 28 O4
Données suivant combinaison standard		7+7+7+7
Puissance frigorifique (min nom max.)**	kW	2,3 - 8,0 - 10,3
Puissance calorifique (min nom max.)**	kW	3,7 - 9,5 - 10,3
Puissance calorifique (max) à -7°C (temp. ext.) et à 20°C (temp. int.)	kW	7.0
Puissance absorbée (nom.) (F/C)	kW	2,2/2,6
E.E.R. (refroidissement)		3.6
C.O.P. (chauffage)		3.7
Pdesign (F/C)***	kW	8,0/7,2
SEER (refroidissement)		6.1
SCOP (chauffage)		4.0
Classe énergétique (F/C)		A++/A+
Courant absorbé (nom.) (F/C)	A	10,2/11,8
Consommation d'énergie (F/C)	kWh/an	459/2520
Pression sonore	dB(A)	58
Puissance sonore	dB(A)	68
Débit d'air (maximum)	m³/h	4000
Dimensions (H x L x P)	mm	790x980x427
Poids	kg	69
ype de compresseur inverter		Rotary DC Inverter
Tuyaux frigorifiques	pouce	4x 1/4 - 3/8
ongueur/hauteur maximum tuyauterie frigorifique	m/m	70/10
ongueur maximum tuyauterie frigorifique par unité untérieure	m	20
ongueur minimum tuyauterie frigorifique par unité intérieure	m	3
Réfrigérant		R32 (675)
Quantité de réfrigérant préchargé	g (CO2eq-T)	2000 (1,35)
Nombre de mètres préchargés	m	40
Quantité supplémentaire de réfrigérant par mètre	g/m	20
empérature de fonctionnement en refroidissement	°C	-15~+43
empérature de fonctionnement en chauffage	°C	-15~+24
Alimentation électrique	V	230/1
section câble d'alimentation	mm²	3G 4
usible automatique (lent)	A	25
Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable		
* Les puissances frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes		
Refroidissement) Temp. intérieure: 27°C B.S./19°C B.H Temp. extérieure: 35°C B.S./24°C B.H.		
Chauffage) Temp. intérieure: 20°C B.S Temp. extérieure: 7°C B.S./6°C B.H.		
**Pdesign est la puissance frigorifique / calorifique à la température nominale de 35°C (F) et pour la zone clima	tique moyenne à -10°C (C).	
COP/EER selon EN14511 - SCOP/SEER selon EN14825 - puissance sonore selon EN12102	•	
Pièces d'adaptation pour système frigorifique fournies avec l'unité extérieure		

Dimensions







Unit: mm



Conditionneurs d'air & pompes à chaleur

						(WHD 28.0)4 (min <u>_18</u>	kBtu - max	.42 kBtu) - en REFROIDISSEMENT*			
	U	nité intér	ieure/pièo	:e	kBtu		nce frigo			Puissance frigorifique totale	Puissance absorbée	T 1	
	Unité	Unité	Unité	Unité	Tot.	Unité	Unité	Unité	Unité	nom (min - max)	nom (min - max)	SEER	Classe énergétique
	9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	5,2 (2,5 - 5,6)	2,0 (1,3 - 2,9)	6.1	A++
	9	12	-	-	21	2.6	3.6	-	-	6,1 (2,5 - 6,6)	2,0 (1,3 - 2,9)	6.1	A++
	9	18	-	-	27	2.6	5.0	-	-	7,6 (2,5 - 8,2)	2,0 (1,3 - 2,9)	6.1	A++
2 pcs/	12	12	-	-	24	3.5	3.5	-	-	7,0 (2,5 - 7,6)	2,0 (1,3 - 2,9)	6.1	A++
	12	18	-	-	30	3.2	4.8	-	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
	18	18	-	-	36	4.0	4.0	-	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
	9	9	9	-	27	2.7	2.7	2.7	-	8,0 (2,5 - 8,6)	2,0 (1,3 - 2,9)	6.1	A++
	9	9	12	-	30	2.4	2.4	3.2	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
	9	9	18	-	36	2.0	2.0	4.0	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
pcs/	9	12	12	-	33	2.2	2.9	2.9	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
	9	12	18	-	39	1.9	2.5	3.7	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
	12	12	12	-	36	2.7	2.7	2.7	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.2	A++
	12	12	18	-	42	2.3	2.3	3.4	-	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.2	A++
	9	9	9	9	36	2.0	2.0	2.0	2.0	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
4 pcs/	9	9	9	12	39	1.9	1.9	1.9	2.5	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.1	A++
	9	9	12	12	42	1.7	1.5-7	2.3	2.3	8,0 (2,5 - 10,0)	2,2 (1,3 - 3,6)	6.3	A++
							CWIND.	28 O4 (mir	12 kRtu - m	nax.42 kBtu) - en CHAUFFAGE*			
									I. IO KDCa - II				
			ieure/pièo		kBtu		ance calor	ifique		Puissance calorifique totale	Puissance absorbée	SCOR	Classe énergétiqu
	Unité	Unité	ieure/pièo Unité	e Unité	Tot.	Unité	ance calor Unité		Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max)	nom (min - max)	SCOP	- '
	Unité 9	Unité 9			Tot. 18	Unité 2.8	ance calor Unité 2.8	ifique		Puissance calorifique totale nom (min - max) 5,6 (3,6 - 10,0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0	A+
	Unité 9 9	Unité 9 12	Unité	Unité	Tot. 18 21	Unité 2.8 2.8	unce calor Unité 2.8 3.8	ifique Unité	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max)	nom (min - max)	4.0 4.0	A+ A+
2 ka /	Unité 9 9 9	9 12 18	Unité -	Unité -	Tot. 18 21 27	2.8 2.8 2.8 2.8	unce calor Unité 2.8 3.8 5.4	ifique Unité	Unité -	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5,6 (3,6 - 10,0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+
2 ka./	9 9 9 9	9 12 18 12	Unité - -	Unité - -	Tot. 18 21 27 24	2.8 2.8 2.8 2.8 3.8	2.8 3.8 5.4 3.8	ifique Unité	Unité -	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3,6 - 10.0) 6.6 (3,6 - 10.0) 8.2 (3,6 - 10.0) 7.6 (3,6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+
2 ka./	9 9 9 9 12	9 12 18 12 18	Unité - - -	Unité - - -	Tot. 18 21 27 24 30	2.8 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8	2.8 3.8 5.4 3.8 5.6	ifique Unité -	Unité - - -	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+
2 ka./	9 9 9 9 12 12 18	9 12 18 12 18 12	Unité - - - - - - -	Unité - - - -	Tot. 18 21 27 24 30 36	2.8 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8	2.8 3.8 5.4 3.8 5.6 4.8	ifique Unité - - - - - -	Unité - - -	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+
2 ka./	9 9 9 12 12 18 9	9 12 18 12 18 12 18 18	9	Unité - - - - -	Tot. 18 21 27 24 30 36 27	2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2	2.8 3.8 5.4 3.8 5.6 4.8	ifique Unité 3.2	Unité - - - -	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
2 ka./	Unité 9 9 12 12 18 9	Unité 9 12 18 12 18 18 9 9	Unité 1 - 1 12	Unité - - - - - -	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30	2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2	ance calor Unité 2.8 3.8 5.4 3.8 5.6 4.8 3.2 2.9	ifique Unité 3.2 3.8	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
	Unité 9 9 9 12 12 18 9 9	Unité 9 12 18 12 18 12 18 9 9	Unité 1 - 1 12 18	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4	ance calor Unité 2.8 3.8 5.4 3.8 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4	ifique Unité 3.2 3.8 4.8	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
	Unité 9 9 12 12 18 9 9	Unité 9 12 18 12 18 12 18 9 9 9 12	Unité 12 18 12	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36 37 30 36 33	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4 2.6	2.8 3.8 5.4 3.8 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4 3.5	ifique Unité 3.2 3.8 4.8 3.5	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
	Unité 9 9 9 12 12 18 9 9 9	Unité 9 12 18 12 18 18 18 9 9 11 12 12 12	Unité 12 18 12	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36 33 39	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4 2.6 2.2	3.8 5.4 3.8 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4 3.5	ifique Unité 3.2 3.8 4.8 3.5 4.4	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
	Unité 9 9 9 12 12 18 9 9 9 12 18	Unité 9 12 18 12 18 12 18 9 9 9 12	Unité 12 18 12 18 12	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36 33 39 36	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4 2.6 2.2 3.2	2.8 3.8 5.4 3.8 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4 3.5	ifique Unité 3.2 3.8 4.8 3.5	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 7.6 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9) 2.7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
	Unité 9 9 9 12 12 18 9 9 9 12 12 12 12 12	Unité 9 12 18 12 18 18 18 9 9 12 12 12 12 12	Unité 12 18 12 18 12 18	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36 33 39 36 42	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4 2.6 2.2 3.2 2.7	unité 2.8 3.8 5.4 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4 3.5 2.9 3.2 2.9	ifique Unité 3.2 3.8 4.8 3.5 4.4 3.2 4.1	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5,6 (3,6 - 10,0) 6,6 (3,6 - 10,0) 8,2 (3,6 - 10,0) 7,6 (3,6 - 10,0) 9,4 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0)	nom (min - max) 2.7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
2 ka./ 3 ka./	Unité 9 9 9 12 12 18 9 9 9 12 12 18 9 9 12 12 19 9	Unité 9 12 18 12 18 12 18 9 9 9 12 12 12 12 12 9	Unité	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36 33 39 36 42 36	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4 2.6 2.2 3.2 2.7 2.4	ance calor Unité 2.8 3.8 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4 3.5 2.9 3.2 2.9 2.4	ifique Unité	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5.6 (3.6 - 10.0) 6.6 (3.6 - 10.0) 8.2 (3.6 - 10.0) 9.4 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0) 9.5 (3.6 - 10.0)	nom (min - max) 2,7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A
	Unité 9 9 9 12 12 18 9 9 9 12 12 12 12 12	Unité 9 12 18 12 18 18 18 9 9 12 12 12 12 12	Unité 12 18 12 18 12 18	Unité	Tot. 18 21 27 24 30 36 27 30 36 33 39 36 42	Unité 2.8 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 3.2 2.9 2.4 2.6 2.2 3.2 2.7	unité 2.8 3.8 5.4 5.6 4.8 3.2 2.9 2.4 3.5 2.9 3.2 2.9	ifique Unité	Unité	Puissance calorifique totale nom (min - max) 5,6 (3,6 - 10,0) 6,6 (3,6 - 10,0) 8,2 (3,6 - 10,0) 7,6 (3,6 - 10,0) 9,4 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0) 9,5 (3,6 - 10,0)	nom (min - max) 2.7 (1,0 - 2,9)	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A